



Maina a Koko

Mmapadi Mametja

Sepedi



Maina a Koko

E ngwadilwe ke Mmapadi Mametja
Moswantšhi Heidi-Kate Greeff



MAELE GO BARUTIŠI LE BATSWADI

1. Kanegelo kopana ye e loketše bana ba mengwaga ye **6** go fihla go ye **8**.
2. Kanegelo kopana ye e na le mantšu a **476**. Dira dikaratana tša mantšu, ka mantšu ao a kgethilwego o šomiša dimpapiri tša kgale goba mapokisana a kgale.
3. Dira gore bana ba bale dikaratana tša mantšu ao ka go hlaboša.
4. Šetša mantšu ao ngwana a ka a balago ka motsotso o tee. Šomiša seelanako mo sellathekeng sa gago go ela nako yeo. Beakanya o lekole ka beke ka beke ge eba mantšu ao ngwana a a balago ka motsotso o tee a oketšega.
5. Kgopela ngwana go go balela temana gomme o botšiše ngwana go re kanegelo kopana yeo e bolela ka eng.
6. Šomiša boteng bja kanegelo kopana go botšiša dipotšišo ka seo se diregago ka gare ga kanegelo kopana yeo.

Re tloga ka gae le koko re ya kerekeng.
Ge re fihla kerekeng leina la koko ke Moruti.
Mmalo! koko o na le leina le leswa, ke moruti.
Koko o rapelela batho, koko o bala Beibele,
koko o opela difela.




Re tloga kerekeng le koko re ya sekolong.
Mmalo! ge re fihla sekolong leina la koko
ke Morutiši.

Koko o na le leina le leswa, ke Morutiši.


Koko o ruta bana ba sekolo go bala.

Bana ba balela koko.



Re tloga sekolong le koko re ya lebenkeleng.
Ge re fihla ka lebenkeleng, ke kwa ba
goelesa ba re: “Moreki.”

Mmalo! Leina la koko le leswa ke Moreki.
Koko o ile a reka malekere, marotho, bupi,
nama le maswi.



Re tloga lebenkeleng le
koko re ya ga koko Tetema.
Ge re fihla ga koko Tetema leina
la koko le leswa ke Sedupe.
Koko ge a ka re pula gosasa e tlo
na, ka nnete pula e a na.
Okgona go dupelela dilo pele
di direga.




Re tloga ga koko Tetema le koko re
ya moketeng.


Ge re fihla moketeng. Leina la koko
ke Sebaibai.

Koko ka mokete wa gagwe o be a
apere diaparo tša go phadima.


A re ke yena sebaibai.



Ke tloga le koko moketeng re ya gae.
Ge re tsen a ka motseng, ke kwa
batho ba bitša koko Modudi.
Batswadi ba koko ke bona ba
mathomoba go dula motseng wo.
Bana babe ba opelela koko bare:
“Modudi- dudi o boile gae.”



Koko o ngwala dipuku ka maina a gagwe.
Nna ke bala dipuku tsa koko.
Ke rile ke sa bala ka bona bagwera ba ka
ba raloka.
Ke ile ka bea dipuku fase ka ya go raloka
le bagwera baka.




Ijooo nna! dipuku tša koko di kae?
Dipuku tša koko di timetše.
Mmalo! Batho ba topile dipuku tša koko.
Nthušeng batho ba kitima ka
dipuku tša koko.



Koko o befetšwe.
O be a fela a re go raloka ga go sepelelane
le go bala.
Ka go se theeletše koko, dipuku di timetše.
Koko o re ke nyake dipuku tša gagwe go
fihla ke di hwetša.



Ke ile ka ya godimo ga thaba.
Ge ke re ke itahlela fase ka kwa letsogo le
goga lepanta laka.
Mmalo! ke koko, o swere dipuku ka moka, ke
tše tshela. Koko ke lahlile.
Nako ya go bala ke ya go bala, nako ya go
raloka ke ya go raloka.



TUMELELO

E ngwadilweke
Mmapadi Mametja

Moswantši
Heidi-Kate Greeff

Molekodi 1
Pandelani Claudine Rambau

Molekodi 2
Isabel Seakamela

Molekodi 3
Irene Masemola

Mohlami
PixelPing Design



ISBN 978-1-920702-01-4



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

